



Crna Gora  
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Broj 117-2781/5

Podgorica, 12. 11. 2018 god.

## UGOVOR ZA NABAVKU USLUGA

Zaključen u Podgorici, između:

**1. Ministarstva održivog razvoja i turizma**, Podgorica, IV Proleterske brigade 19, PIB: 02760517, koga zastupa Pavle Radulović, ministar, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**), i

**2. „INFO BIRO MONTENEGRO” DOO Podgorica-Crna Gora**, Đoka Miraševića 67A, Podgorica, PIB: 02887886, koga zastupa izvršni direktor Mirjana Mišurović (dalje u tekstu: **IZVRŠILAC**)

### I PREDMET UGOVORA

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga snimanja i distribucije medijskih događaja iz oblasti turizma u skladu sa Tehničkom specifikacijom, a pod uslugama snimanja i distribucije medijskih događaja podrazumijeva se profesionalno snimanje događaja iz oblasti turizma, uključujući aktivnosti u zemlji i inostranstvu (pres konferencije, izjave za javnost, okrugli stolovi, kampanje, prezentacije, izložbe, protokolarne posjete, reportaže, dokumentarni filmovi i sl.), montaža i distribucija snimljenog materijala svim televizijskim kućama u Crnoj Gori i šire, kao i montaža drugog materijala (spot, film i sl.), prema Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga broj 12-643/5 od 15.04.2015.godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 117-2781/4 od 18.10.2018. godine i prema ponudi Izvršioca sa opisom usluga koje čine Prilog 1 ovog ugovora i njegov su sastavni dio.

#### Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi br. 117-2781/3 od 10.10.2018. godine koja čini sastavni dio Ugovora.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlaštenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

### II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi **12.000,00 €**. U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture na žiro račun **520-19729-58 kod Hipotekarne banke**.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i **Izjavom o urednom plaćanju dospjelih obaveza**, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

### III ROK

#### Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci od dana početka primjene ovog ugovora.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati do isteka roka na koji je ugovor zaključen .

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

### IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

#### Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da će predmetne usluge pružatii sukcesivno, po vrsti i količini koju će naručilac definisati u skladu sa ukazanom potrebom do isteka roka na koji je ugovor zaključen
- da materijal isporučen medijima mora biti profesionalno snimljen i izmontiran, isporučen u formatu prikladnom za emitovanje, uz ostavljenu mogućnost da mediji, shodno svojoj uređivačkoj politici, mogu dodatno premontirati materijal prije konačnog emitovanja. Distribuirani materijal mora sadržati sve elemente neophodne za pripremu televizijskih proizvoda (kvalitetne kadrove, kvalitetan ton, raznovrstan video materijala, po potrebi arhivske snimke)
- da za druge video agencijske usluge ponuđača koje se ne odnose na dan snimanja u Crnoj Gori, cijena ne može biti veća od cijene utvrđene važećim Cjenovnikom ponuđača video agencijskih usluga
- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjedjenje.



## Član 6

Naručilac se obavezuje:

- da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

## V RASKID UGOVORA

### Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom i u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.

## VI OSOBLJE IZVRŠIOCA

### Član 8

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

## GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

### Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u roku od 8 dana od dana dostavljanja ugovora na potpisivanje, preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 4 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

## VII ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

### Član 10

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprječava bilo kava koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

## VIII OSTALE ODREDBE

### Član 11

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od jedne godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

### Član 12

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

### Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su dva (2) primjerka za Izvršioca posla, a ostala četiri (4) za potrebe Naručioca.

„INFO BIRO MONTENEGRO” DOO

IZVRŠNI DIREKTOR

Mirjana Mišurović



MINISTARSTVO ODRŽIVOG

RAZVOJA I TURIZMA

MINISTAR

Pavle Radulović





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA  
I TURIZMA

Broj: 117-2781/5  
Podgorica, 06.11.2018.godine

**IZJAVA**

Ministarstvo održivog razvoja i turizma neopozivo preuzima obavezu da će, shodno Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu-5 broj: 117-224/74 od 26.10.2018. godine, odluci o pokretanju postupka javne nabavke, pozivu za javno nadmetanje broj: 12-643/5 za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga snimanja i distribucije medijskih događaja iz oblasti turizma, odluci o izboru najpovoljnije ponude, shodno Ugovoru o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ova Izjava ne proizvodi pravno dejstvo u slučaju da naručilac donese odluku o obustavljanju postupka javne nabavke, po njenoj konačnosti.



MINISTAR

*MP*  
Pavle Radulović